

t8_lattice6

(TMb3tk4ZfpCnFS6vnmF7hRr9fcZeTNkfgQk)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v10_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_lattice6 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_lattices : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_lattice6 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r3_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v10_lattices X0) \wedge ((v13_lattices \\ X0) \wedge (l3_lattices X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\neg r1_lattice6 X0 (k5_lattices X0) X1)) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v10_lattices X0) \wedge ((v2_lattice6 \\ X0) \wedge (l3_lattices X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg (r3_lattices \\ X0 X2 X1) \wedge ((X1 \neq X2) \wedge (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\ (\neg (r3_lattices X0 X2 X3) \wedge (r1_lattice6 X0 X1 X3))))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v10_lattices X0) \wedge ((v13_lattices \\ X0) \wedge (l3_lattices X0)))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (r3_lattices X0 (k5_lattices X0) X1)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l3_lattices X0) \Rightarrow ((l1_lattices X0) \wedge (l2_lattices X0)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_lattices X0)) \Rightarrow (m1_subset_1 \\ (k5_lattices X0) (u1_struct_0 X0)) \end{aligned} \quad (5)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v10_lattices X0) \wedge ((v13_lattices \\ & X0) \wedge ((v2_lattice6 X0) \wedge (l3_lattices X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 \\ & X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X1 = k5_lattices X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 \\ & X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg r1_lattice6 X0 X1 X2)))) \end{aligned}$$